

8311

O

indexed

26.9.38.

C.M Mokgophwe

K34/28

Maitiso' a Basotho ba sele

q

Dithiaba tsā pō Babaso, xaxolo ba mofuta
 wa Basotho di be di na le mekwa e mentši
 ya xo dira maitiso'. Xape' ōna maitiso' aq a be a
~~di~~
~~da~~ fapanqua ka xo hlatlamana xa mabaka a
 ugwaxa. A mangwē ōna a be a dumelative ka
 mabaka ohle a ngwaxa, byaloka dinorwane
 le dingepō. Dikosa, kxati, kxwele, le tē dingue
 xo be ~~to~~ ilotava xo itisa ka tōna ka mabaka
 a mangwē a ngwaxa. Mokxwa o mongwē a wa
 xo itisa ka bona & ke na xo ithēta maina.
 ba bangwē mokxwa ōna o ba o bitsa xore
 ke "Ditsama-di-ema". Xo rēta to maina e be e
 le nama-ne-tona ya tiro, xobane e bolēla ditala
 tē dikxolo — tsā xo itumisa, xo nyatsā ba
 bangwē, xo ipolēla ka mo motho a leko. Ka xōna,
 xo bolēla ditiro tsā x̄ ūpa se e le moxale,
 setso sa xaxwē le tē dingue ~~tsā~~ ~~xob~~ xobalo. Ka baka
 leo xe motho a ithēta, ~~xob~~ a rētva, xo
 hluwaiwa ditsēbē; xomme dika tsōhle tē a di
 bolēlaxo mo seretong dia ēlwanekloko xaxolo,
 xomme batsebi ba mokxwa wa rēta ba kxōna
 xo kutsisa se se bolēlaxo ke serētō se, le xe
 se sa bolelwe ka mokxwa wa ~~to~~ tlwaelō o o
 kwēxako xa bonolō. Mantsū a mangwē a monna
 yo yole mongwē a leko a a bolēla mo seretong
 sa xaxwē a re: "Le re le mpōna ke \$ ebaeba, Lengang
 le nape le re: "tlou tēla di fulere." Moitheti
 yo o ūpa boxale bya xaxwē mo ntiveng; ka xo
 riqab rialo ke xo re ~~to~~ ^{xob} ~~re~~: "Xe, le bona ~~to~~
^{xob} ~~xo~~ thsaba nna, nna ke ya kua le kua, le le mo ntiveng, ~~xob~~
 le tshebe xore xo thata, batho ba fedile!" Batho o ba
 bitsa "ditlou." Mo xongwē o re: "Thaxa, rurēla,
 moxwerā Mokxōma; Mokxōma a se tlō naiwa tlōpō!"

Fav ke xe a be a sa le sealoxa, xoba ~~sello~~
~~set~~ setenvalotshu. O ipitsā "thaxa"; xomme xe a
 "rulela", o rēta hloxo' xa xaxwē e e bleakantsēwex
 xabotse ka xo sexura tlōpo' e botse. Mokxōma
 ke ego morwa wa kxosi e a bolotsexo le
 yēna. Xomme yēna moitheti ka mantsū ao o re
 o suanetāe ~~isit~~ ūreletā xoba xo ~~phemēla~~ phemēla
 kxosi ya xaxwē ka hloxo' ya xaxwē.

Lebaka la xo rēta maina xaxolo ke ~~mehleng~~
~~ya~~ tiraxalo e kxolo mo sethsabeng bryaloka pele
 le morakō xa ntua, morakō xa xo bolla, mo
 mongayeng wa lengalo & tē dingwē tē bryalo.
Basimane xe ba bolla bodikona, ba ntua dilo'
 tē dints'i le melaō ke ~~vanna~~ le mediti. Tē
 dingwē di na le mohola o moxolo mo xo bôna.
 Xe ba tsu'a lebollong ba tlottiva ka xo bitswa
 "masōxana," xoba "banna," xoba dialoxa. Xe ba bitswa
 "dialoxa" ke xe ba sants'e ba tlöla letsoku. Mo
 lebakeng leo ba itisā Kkorong ya mosatē ka xo
 ithēta maina. Basadi, dikxarebē le basetsana ~~ba~~
~~basimane~~ ba apēa dilalēlo ka potlako' e kxolo
 xoe ba yē Kkorong xo utlwēlēla masōxana xe
 a ithēta maina; ~~basadi~~ ~~le~~ ~~mo~~ xo phuphuthiāwa
 dikobō xe xo iwa "ditšamadiemeng". Xe basadi ba
 le makxarebē le basetsana le basimane ba fihla
 Kkorong ye xo ithētelwako xo yōna, ba dula
 fase, ba bangwē ba xokxane ka matōlo, ba
 katoxile masōxana le banna; xo dula xa
 bôna (basadi le makxarebē) ba dula ka mokkwa ~~ad~~
 o e kako ke lešaka. Masōxana a a tliksa xo
 ithēta maina le wōna a apara dikobō tā bōna
 tē difsa ka xo hlokōmēla xoe basadi le bathaets'i
 ba sete ba ba treba, xe e se mohlorongwē ka
 mantsū a bōna xe ba ithēta. Mo thsaading le

Kôna xo kxethilwe sethakxa sa xo letsâ moropa, xobane ~~to thoma thoma mala~~ moropa o iletswa xo lla xe basimane ba bolla, xonne xo thôma xe ba xoroxile, o dumelêlwa xo letsâ. Mosadi xoba kxarchè e tla kxidikanya thitô ya monula le letlalo la pudi; thaka ya thsetsana e salaxatsâ mantšû, thsaadi e le methepana le thsetsana di akxola mohlabeledi, di ôpa maxofsi ka xo latela mosito wa kosâ, xo thive: "Ai-ye! Owele - Owee! Ditsâmadiêma di etla!"

Xonne xe xo ntse xo ôpelwa byalo, mositsana a ntse a itiya ~~'tlalo~~ la pudi ka seatlâ, xo tla bonna ~~mongwê wa~~ matšwa-komeng a hlomixa xare ~~ta~~ 'thaka tsâ xaxwê, a ~~apere kote ikhurumeditse hlozo~~ le sefahloxo ka kobo, a éma ~~no~~ xare xa pokano-yeo, a letile lebisitsé ~~sefahloxo~~ sa xaxwê kua baopeding, a letsâ molodi, xo re kxwathi, nne a thôma xo ithêta. Xe a feditsé xo ithêta o boela moraxo, dithakeng tsâ xaxwê; moropa o thôma xo lla, xo a ôpelwa, xo opiva maxofsi, xo thive: Ai-e! O-we-le O-we-e! A ~~lesoxana~~ ke wêna O unoši? Xe xo thive "A ~~lesoxana~~ ke wêna O unoši? ke xo re ba xo tuniswa yola a ithetilexo, le xo xalefisa baxwera ba xaxwê, xore e mongwê le e mongwê wa ba ba sesoxo ba ithêta a tlê a bonthse batswadi ~~ta~~ le baopedi xe le yêna e le monna, a kxona xo ithêta. Xonne ba tlo tla byalo, o tee ka o tee, xo be xo fihle ba fêlêlli bohle, le xe e se ~~ta before~~ ~~ta~~ xona mo mantšibaeng ao.

C. M. Mokgohlwe,
Berlin Mission School — Wayenthin,
P. O. Wayenthin,
~~near Heidelberg~~ Tul.

26/9/38

8/28

(83)

I

cal
indexed

K34/28

Lexalane.

Basotho Bathobaso ba itee: "dithsāba, xe xo thwe

Ke "dithsāba" ke ka xobane di thsāba xo sēxana."

di ka sēxana ka baka la eng? di ka sēxana

ka baka la mekewa ya tsōna e e fapanako. Dithsāba
tsā Babaso di fapano ka mekewa ya tsōna.

Sethsāba se sengwē sa Matobele a Molettane
se be se na le mokewa o mongwē ~~oa mohlo~~ o batho
ba sōna ba beko ba thwaetsē ~~ep~~ ~~dida~~ ka ugwaxa
le ugwaxa. Ke *wa ~~ta~~ bina ~~kosā~~ ya sethsāba"
e ba beko ba e ~~bina~~ ~~kosā~~ Lexalane. Lexalane ke
kosā e beko ~~e binu~~ xatee mo ugwaxeng, mo
lebakeng la xo xo fiditšwe xo binywa xa malē.
Mokewa wa xo bina kosā yeo ~~sp~~: xo bolēlwa xore
xo fokuwa marumō. Xomme ~~xo~~ ~~beja~~ ~~letsatsi~~
xore selete Kamoka se ~~ili~~ ~~mōstē~~, xe xo tsēnwa
kxorong ya mōstē ~~xo tsēnwa~~ mo kxorong e keolo
xo ūpēlwa kosā ~~xe~~ ~~te~~ ka xo hflatlamana le xo
akxola bahlabeledi. Mohlabaledi ke motho yo a
ūpēlako seripa xoba seripana sa kōpēlō xoba kosā,
xoba pina a le nosi, xomme ba bangwē ba
tsēna ūpēla bohole morakō xa xaxwē. Ke xo ūpēlwa
kosā ye, xo tsēnwa kxomo, xomme yōna e bolaua
ke batho ~~ka~~ ~~no~~ e sexo ka thiqa, xoba thsāsa, xoba
lesumō, eupya ka matāvele, e be e hwe, e
bolaua ke xo tete' tetwa ka matsūvele.

Xo koso kopelong ye, xa xo bolēlwe
mantān a mangwē xa e se a xo rēta dikxosi tsā
sethsāba seo, tsā kxalē le tsā mo lebakeng leo, ~~le~~
rapē le baxale ba sōna ba kxalē, le dikxosāna.
Xomme xe xo bolēlwa mo košeng ye tsā mehla e
fetileko le ditiraxalo mo sethsābeng se, ~~le~~ dintwa
le tsē dingwē, ba ba di boneko ba hlonoxa pelo;
baana ta xo ka bonwa dikelədi di ēla, ~~mo~~ di

etswa mo mahlong a banna; ~~xomme~~ xo bona
~~dikole~~ x monna a lla ke selo se se boifisako
 mo dithsabeng tsä Babaso. Xe bahlabeledi ba
 bolela mantu a xo rëta ka mokxwa wa xo opela,
 ba bantsi ba ba fetola ka xore: "Hubohubo, Hubohubo!"
 Mantu a mangwé a lexalane ke a:-

Mohlabeledi : Sebetiela ke selepe sa xo rema dithsaba!"

Ba bantsi : Hubohubo, Hubohubo!

Mohlabeledi : Marumô ma-nya-makosâna!

Ba bantsi : Hubohubo, Hubohubo!

Mohlabeledi : ~~Dikole~~, E re nkwe, bolaya phala re je!

Ba bantsi : ~~Hubohubo~~ Hubohubo, Hubohubo!

Mohlabeledi : Ngwana kxosi o a jelwa!

Ba bantsi : Hubohubo, Hubohubo!

Lexo ixa pele.

Dirêto tse tsä dikxosi, dikxosana ~~le~~ ~~ba~~ ~~le~~ di opêlwa
 lyalo ke mohlabeledi ka ~~diripani-ipa~~, ~~xomme~~ a
 fet dumélwa ke bantsi ka xo re "Hubo-hubo!"

Ke yona koşa ye e bitawako ~~lex~~ lexalane; ke
~~ko~~ koşa ya sethsaba" ka kobane e be e opêlwa
 xa tee mo ngwaxeng ke sethsaba kamoka.

C. M. Mokgohlwé,
 Berlin Mission School - Woyenthin,
 P. O. Woyenthin,
 near Heidelberg Tvl.

(83)

~~Ditumedisa~~ ~~ba~~ ~~daqwe~~ ~~ba~~ ~~Basotho.~~ I

Mekwā e mengwē ya xo dumedisā le xo lebōxa ya Basotho ba pele;

83

K34 | 28

Basotho ba pele ba be ba na le mekwā e
 mentšinyana ya xo dumedisā. Le mehleng eno ba
 bangwē ba sa e dirisā, xaxolo. Bana ba be ba
 tseba xo xodisā batho ba baxolo, batswadi ba bona,
 ba ba & dumedisā ka xo ba bitsā ka mama a
 mangwē a a bitswako diretō. Monxa xe a fihla
 hwestā banna ba bangwē ba dutse, xoba ba
 enwa byalwa, xoba ba ~~zivere~~ ~~tip~~, o be a ka
 re: "Tama dikosii," xoba "Mokēla," xoba "Thobejane!"
 xoba "Bahlakwana!" ~~le~~ ~~tsé~~ daqwe, kafa sethsāba seo
 se tsebyako ka xona. Bakwetla ba re: "Khabo!"
 ka xobane ba bina (ana) Kxlo, mohuta o mangwē
 wa thšvane. Ba bangwē ba re: "Bakwena!" ba
 bangwē ba re "Ba-bina-thôlo!" Bakwena ke ba
 ba anaxo kvena. Ba bangwē ba re "Mokxaka!"
 xoba "Bakkaka!", bao bangwe ~~ke~~ ~~ba~~ ~~xa~~ Mphahlele.
 Ba-Phahla, ba-Mesemole, le ~~le~~ Marisane O tla
 kwa motho wa bona a re: "Tau!" xoba: Ba-bina-tau!
 Mokwā o wa xo dumedisā ke a mobotse ka 'baka la
 xobane ka ntš' le ~~botshaka~~ bya wina, xo be xo
 kkiwā xo tsebya ka pela xore motho yo a dumedisā
 o bina (ana) eng. Xe xo tsebya se a se binaxo
 xo tla tsebya ka pela xore ke wa sethsāba sefe. Xe
 motho a fihla mo motseng, a sa tsebe xore ba bina
 eng, o be a na le xore a ba dumedisā ka xo bitsā
 phiofölo leina la phiofölo e yēna a e binako, komme
 ba mo dumela.

Mekwā ~~e~~ ~~ma~~ be e le e mentši
 ya xo dumedisāna xa Basotho, e sita le xe ba ~~deretse~~
~~diretse~~ se sebotse ba be ba bonatsā teboko ya
 bona xo modiri wa sōna ka xo bitsā leina ~~la~~
^{xoba sebatana} phiofölo, se ~~ba~~ a se binako ba re: "Mokwena!"
 xoba: Axee, Mokwena!"

Xe xo thwe ba bina xoba ana selō, ke xore sōna selō seo ba se "binaxo" se ba iletšā xo ^{oo} dira selō se sengwē — xo ja, xo apara, le tse dingwē tse byalo. Ba bangwē xe ba re ba bina ^{oo} tlou; tlou ke phōofolō e kxolo e xo sexo bolelo xo e bolaya xore xo lewē nama ya yōna. Le xe xo le byalo Ba-bina-tlou ba swanetšē xo idis̄wa selō se sengwē. Ba bangwē ba re ba ila nama ya mmuṭla. Ba bangwē ba bina phukubye. Phukubye ke sebatana se nama ya sōna e bexo e sa leue; e le e bolawa xore xo tseve letlalo la yōna, xo dioue dikobō; ka ~~ba~~ ~~ba~~ fela le xe xo bile byalo e be e swanetšē xo ba ~~ba~~ lesiā se sengwē. Xe ~~e~~ be e ~~ba~~ ka lla Ka phirimana (xobane ke yōna ~~ya~~ nako ya yōna ~~sugata dije ya xo nyaka dijō~~) Ba-bina-phukubye ba be ba swanetše xo rōbala ~~ba~~ sesō ba ja, xobane phukubye, ~~ba~~ sebatana sa xo binwa ke bōna e bille ba sesō ba ja; le ~~xe~~ xo bile xo sotsive ~~ba~~ maxōbē, xo sabeditiwe, ba swanetše xo tlōsa tsōhle mo pele xa bōna, ba di boloke, xonne ba ithōbalē. Ka baka leo basadi ba dikxōrō tse ba be ba swanetše xo apēa letsatsi le sa le kōna, xore ~~ba~~ xo lewē pele xa xe phukubye e ka lla. Bōna ba dumedis̄wa ka xo titāva "Bathokwa"

Xe ~~monna~~ monna xoba motho a dumedisitše ka o mongwē wa mekewa e e boletsāweko, ba mo dumela ba bohle; fela xe a ba tseba le ka xo hlatlamana xa bōna mo boxolong bya boxosi xoba malapa o be a swanetše xo tsenya madume a xaxwē ka yo mongane, yēna ego mongane o a fetisetsa xo yo moxolwane mo xo yēna; ba a nēlana byalo, ka xo tsebana xa bōna boxolong, ka xo hlatlamana xa bōna. Mo madume a fēləxō nthse ke ke mo Kxos̄ing, xoba yo a lexo ego moxolo mo xo bōna mo boxos̄ing; xe madume a amoxtōwē

8.(83) busetswa modumedi^{III}, a sepediswa ka ka
wôndô mokxwa le tsela ela a isitsâxo ka
yôna. Yêna xe a ~~tatanda~~ ~~tat~~ tsebisitsâve xore
ditumedi^{II} tâ xaxwê di amoxetsâve ke xôna
a ka dulaxo ka xo iketla; byalo a ka
~~K~~botsisana maphe^I le bôna; xe xo ^zwewa
byalwa o tla bôna mokxopu xoba phafana
e mo tsêna, 'mme a o amoxêla ka teboko.

Mohlomongwê motho yo a dumedisato e
Ka be e le moeng yo a tswaxo kxakala suni, 'mme
a hulstâ banna ba a sa tsebeto xo blatlamana
xa ~~to~~ bôna mo boxolong bya kxôrô, xoba lesika
la bokosî, le xe e le ~~kxosî~~ ~~x~~ yêna kxosî ka noxi.
Xe a dumedisatâ ka tumedisi^{II} ye e akaretsâto
bole a ka no re: "Dumedisang, beng ba ka?" xoba
a re: "Utumedisetsêng, Bakhatla, Bakusena, Bakxaxa, xoba
Matelele!" Bôna ba tlo tseba ~~se~~ ba swanetsâxo xo se
dira ka madumé a, xonne ba tlo a nêelana
ka thulaxanyô, xo be xo ^{ke boole} filile a tsêne kxosing.
Xe moeng a kvelvê¹ xe a ~~dumer~~ kappela xo
dumedisetâwa ba tlo re tu-u-e, yo monyane a
thôma a thôm xo tsenya madumé xo yo moxolo
xo yêna, a upya a sepediswa, a amoxêlwa, xo
ntsê xo thwe: "Ke ao semang-mang ~~ta~~ a titâwa tao
(a bidiva ka leina la tlotlo), mona-kêté o a
dumedi^{II}," xo bolélwa leina la xaxwê. Moeng le xe
a be a sa tsebe xore yo moxolo xo ba a ba
dumedisato ke ofe, o tla taeba ka xe madume
a nûlélaxo xoba a félélaxo xo yêna; ke xore ke
yêna yo moxolo; xa xo kxathalexe; le xe a ka ba yo
monyane xo bôna mo mabo botsofeng, a ka ba yo
moxolo mo boxosing. Ngwana wa kxosî, o tle a basê
sethsâba.

Moeng wa monna le wa mosadi xe a
filile motseng, le xe e le wa xabô, a be a o tloxtetâ
ka xo yô éta, o bekiwa ka xo dumedisetâwa mosâtê.

Le bana xe ba sa ~~tseba~~ tsebe xo hlamana.
xa bona mo boxolong bya malapa le dikxoro ba
tlo tsebana xe ba le lebollong, xobane kua nthse
ba beva ka madulô, ba rutva Kxodiso ~~ta~~ le xo
xodisana; basimane ba rutva xo dumedisana le
xo dirisa 'tala tsä barna. E sita le tsatsing
la mathiono xe ba otiiva ka kxati Kxorong ya
mosaté, xa ba otelue išilong, xoba ntłe le
molaö le thulaxango. Kxati ya tsatsai leo e na le
molaö; xe ngwana wa krosana a ka itiva-pele ~~xa~~
moraxo xa ~~babano~~ ba bangwè, ke molato o moxolo. Ba
a beakangwa ka xo latlana xa boxolo bya
dikkoro, xomme bana ba kxoro ka bona letsatsai
leo ba tlo tsebana yo a lexo moxolo xo bona
ke xe ~~a~~ otiiva pele xa bona.

Basadi le bona ba dumedisana ka tlompho
e kxolo; mosadi xe a fihla motseng xa a xoroxele
kxorong byaloka banna. O tota lapa le a etelako
ka xo bona; xe a amoxetswe ka thswanelö, xo
tla bonwa ka xe tlatlana (serotwana) se a
tswetsexo a se rwele xo tee le kobo ya xaxwè
di tseélwa ka mo ntlong; madume a xaxwè a
išiwa kxorong, yena a setsé a le ka mo lapeng.
Basadi ba Babaso ba pelle ba be ba tseba xo
xodisana banna le bona ba xodisana, ba tlomphana
byalo. Ba thokö ya Bopedi ba dumedisana le
xo leboxana ka xo bitsana ka maina a mangwè
a a bitswaxo "diréto." Xe ba xahlana ba yo mongwè
o thona xo bitsa ~~sol~~ seréto sa yo mongwè, xomme
yola le yena o tla fetola ka xo bitsa sa yola
wa pele. Iše dingwè tsä tsöna ke tse: Mahlako,
Moxothadi, Moxošadi, Motšuadi, Meta, Modipadi,
Hlapyadi, Seloxadi, Mosébyadi, Pebetse, Hunadi, Moxaleadi,
Moloxadi, Bolédi, Napyadi, Napoxadi, Pheladi, Sebitse,

(83) Hlapoxadi, Ngwatomosadi le tse dingwé.

Mosotho xe a hwestā ba bangwē ba le mo K34/28
tirong a ka ba dumedisā ka xo re: Basumi! "
Bôna ba mo dumêla ka xo re: "Ke bôna!" Banna
le bôna, xôna kua Bosotho, ba na le ~~x~~ maina
a diretô, ke xo re a Kxodiso, xoba tlottô. A
mangwê a bôna ke ôna a: Moloxadi, Nape,
Xaatêla, Ngwatomonna le a mangwê. Xe mosadi
a xahlana le basadi ba bangwê ba ba bifaxo
nokeng o be a re: "Re noseng!" Bôna ba mo
dumêla ka xo re: "Nošwang!" Xe monna, *
mosadi xoba agwana a tsêna ka mo lapeng a
mvele selô ~~tlotlô~~ ka tlôxô, xoba lexetla (xobane
banna ba ~~Babaxo~~ Basotho ba mvala ka maxetla)
yo mongwê le yo mongwê mo lapeng ~~o~~^{mo} ~~le~~^{le}
dumedisâ, xoba ~~o~~^{mo} leboxa ka ~~o~~ bitsâ leina la
~~le~~ ~~x~~ morwadi eeo ~~la~~ tlottô ~~a~~ ~~la~~ xoba
a mmitsâ ka leina la phiofôlô e la e binako,
a re: "Ngwato!", xoba u re: "Axeo Ngwato;
Mokwena, Hlabirwa!" xomme le yêna yo a
mvelexo o tla bitsâ leina la ~~yola~~ yola la
tlottô, xoba la phiofôlô e la (a) e binako.

End. S. 83.

C. M. Mokgohlwé,
Berlin Mission School — Woyenthin,
P. O. Woyenthin,
near Heidelberg Tvl.